

**Z A P I S N I K sa tridest prve sjednice
Ustavnog odbora**

Održane dana 21. novembra 2022. godine

Sjednica je počela u 10:40 časova.

Sjednicom je predsjedavala Simonida Kordić, predsjednica Odbora.

Sjednici su prisustvovali članovi Odbora: Milan Knežević, Vladimir Martinović, Boris Bogdanović, Suada Zoronjić, Dragan Ivanović, Nikola Bajčetić, koji mijenja poslanicu Jovanku Bogavac.

U skladu sa članom 55 Poslovnika Skupštine Crne, sjednici je prisustvovao i Dragan Bojović kao zainteresovani poslanik.

Konstatuje se da su usvojeni Zapisnici sa 21,22, 25. i 26. sjednice Ustavnog odbora (sa 7. glasova “za”).

Za sjednicu je predložen sledeći :

D n e v n i r e d:

1.Razmatranje Predloga za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je Predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav,

2.Tekuća pitanja

Predloženi Dnevni red je jednoglasno usvojen (sa 7 glasova „za“). “ZA” su glasali sledeći poslanici: Simonida Kordić, Milan Knežević, Vladimir Martinović, Boris Bogdanović, Suada Zoronjić, Dragan Ivanović i Nikola Bajčetić.

1.Razmatranje Predloga za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je Predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav,

Predsjednica Ustavnog odbora, Simonida Kordić, na početku sjednice podsjetila je prisutne poslanike sa Predlogom koji su podnijeli 41 poslanik Demokratskog fronta, Demokrata-Demosa, GP URA-CIVIS, Socijalističke narodne partije, Ujedinjene i Prave Crne Gore, ona napominje da se Predlog

oslanja na činjenicu da Predsjednik Crne Gore nije predložio mandataru za sastav Vlade što je bila njegova obaveza propisna čl.95 st.1 tač.5 Ustava Crne Gore. Dodaje se da je predsjednik povrijedio Ustav i time što na razgovore o mandataru nije pozvao predstavnike svih parlamentarnih partija, kao ni Miodraga Lekića, koji je dogovorom parlamentarne većine dobio podršku 41 poslanika da bude mandatar za sastav nove Vlade. Predsjednica Odbora, je navela da je neustavno postupanje i činjenica da se u ovom procesu predsjednik pozvao na potrebu da poslanici dostave 41 potpis. Ustav kako kaže ne poznaje takvu instituciju. U dosadašnjoj istoriji davanja mandata samo u jednom slučaju su dostavljeni potpisi, kada je Zdravko Krivokapić predložen za mandara. Ona napominje da je nemoguće prihvatiti činjenicu da predsjedniku nije bilo poznato da Miodrag Lekić ima većinu, te da Dritan Abazović, kad je formirao Vladu, nije imao podršku 41 poslanika, ali je kroz konsultacije ocijenio da ima potencijal da tu podršku obezbijedi. U svom daljem izlaganju, predsjednica Kordić, ističe da je Skupština spriječena da obavlja svoja ustavna ovlašćenja, da bira Vladu te da vrši svoj kontrolni nadzor nad izvršnom vlašću, s obzirom na činjenicu da mandat nije dat nijednoj osobi.

Poslanik Vladimir Martinović, u svom izlaganju navodi da je jasno da je predsjednik prekršio Ustav. Napominje da on to ne čini prvi put, kao neko ko treba da štiti Ustav, te da je svojim nečinjenjem pokazao da želi da blokira Skupštinu. Zaključuje da je predsjednik želi krizu u Crnoj Gori što je pokazao i prilikom glasanja za sudije Ustavnog suda Crne Gore. Istakao je da Demokrate sa zadovoljstvom podržati ovu inicijativu, jer Ustav Crne Gore se mora poštovati.

Poslanik Nikola Bajčetić, stava je da je predsjednik Đukanović svjesno ušao u zonu kršenja Ustava Crne Gore, te da to radi od 30. avgusta 2020. godine odbijajući saradnju sa parlamentarnom većinom i Skupštinom Crne Gore. Poslanik Bajčetić, navedeno temelji na činjenici što je Predsjednik nebrojeno puta vratio zakone na ponovno odlučivanje, pa je za očekivati kako navodi da nakon izbornih poraza njegove partije, svjesno ponovo uđe u kršenje Ustava i blokira političke prilike u Crnoj Gori.

Poslanik Milan Knežević, u svom izlaganju istakao je da nema dilemu da li je predsjednik povrijedio Ustav. On napominje, da žali što na sjednici ne prisustvuju poslanici DPS-a, te da njihovo vanistintucijalno djelovanje udaljava Crnu Goru od puta ka EU. Poslanik napominje da je trenutna situacija pogrešna percepcija predsjednika, po kome je kako kaže 40 veće od 41, te da je predsjednik uveo novu kategoriju - njegov osjećaj, koji navodi nije imao kada je dao mandat Dritanu Abazoviću za 43. Vladu, niti 2016. godine kada je mandat dao Dušku Markoviću. Napominje, da dostavljanje potpisa nije obaveza, da je u ovom procesu i to ispoštovano te da su svi lideri većine na pres konferenciji rekli da podržavaju Miodraga Lekića za mandataru. Zbog toga su, kako je istakao bili

prinudeni da donesu izmjene Zakona o predsjedniku, kako bi uticali na njega, a i buduće predsjednike da poštuju Ustav.

Poslanik Dragan Bojović, istakao je da se Đukanović nikad nije ponašao kao predsjednik svih građana, nego kao predsjednik DPS-a. Napominje da kako mu se bliži kraj mandata kao Predsjednik Crne Gore on želi da dovede u pitanje funkcionisanje svih institucija, posebno Skupštine.

Poslanica Suada Zoronić, u svom izlaganju zamolila je opoziciju da se vrati u parlament, poštuje zakone i odblokira Ustavni sud.

Poslanik Dragan Ivanović, kazao je da predsjednik Đukanović pokazuje pravo lice, jer se "desilo što se desilo" te da on nema većinu. Ističe da u potpunosti podržava inicijativu i da je potrebno u plenumu u potpunosti dokazati da je predsjednik povrijedio Ustav.

Nakon završene diskusije po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjednica Odbora, Simonida Kordić, stavila je Predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je Predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav:

“ZA” - 7

“PROTIV “ - 0

“UZDRŽANI” - 0

Konstatuje se da je Ustavni odbor podržao Predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je Predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav.

Na sjednici je odlučeno da će izvjestilac Odbora na sjednici Skupštine u ime predlagača biti predsjednica Ustavnog odbora Simonida Kordić.

2.Tekuća pitanja,

Predsjednica Ustavnog odbora, upoznala je poslanike sa dopisom koji je Ustavni odbor dobio 3. novembra 2022. godine od gospođe Valentine Pavličić, zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u kojem ona upozorava na opasnost da ustavna žalba kao djelotvorni pravni lijek u Crnoj Gori koji omogućava ostvarivanje ljudskih prava građana, bude proglašena za nedjelotvorni pravni lijek. Dalje upozorava da ova situacija može nagovjestiti promjenu stava Evropskog suda za ljudska prava u pogledu djelotvornosti ustavne žalbe, na šta je kako navodi ukazala i Evropska komisija u svom Izvještaju o napretku Crne Gore za 2022. godinu.

Predsjednica Odbora je navela da je ova vrsta zabrinutosti prikazana pred Ustavnim odborom u više navrata, te da je upozoravano više puta na činjenicu da Ustavni sud nema sudije, savjetnike, budžet, da je na Predsjednik Ustavnog suda bio pozvan na sjednicu Odbora te da je isti poziv odbio. Napominje, da rješenje problema ustavne žalbe nema bez Ustavnog suda, da je Ustavni odbor preduzeo sve procedure i predložio četiri kandidata za sudije Ustavnog suda i da se već 28. novembra 2022. godine isti mogu izabrati kako bi se kompletirao Ustavni sud.

Sjednica je završena u 11:47 časova.

SEKRETARKA ODBORA

Dragana Vukčević

PREDSJEDNICA ODBORA

Simonida Kordić